



CRNA GORA  
AGENCIJA ZA CIVILNO VAZDUHOPLOVSTVO  
PODGORICA

Primljeno: 12 -06- 2025				
Org. jed.	Jedinstveni klasifik. znak	Redni broj	Prilog	Vrijednost
06/1	426/25	149/7		

AGENCIJA ZA CIVILNO VAZDUHOPLOVSTVO  
PODGORICA

IZVJEŠTAJ O IZVRŠENOJ REVIZIJI  
FINANSIJSKIH IZVJEŠTAJA ZA 2024. GODINU

**AGENCIJA ZA CIVILNO VAZDUHOPLOVSTVO, PODGORICA**

**IZVJEŠTAJ O IZVRŠENOJ REVIZIJI  
FINANSIJSKIH IZVJEŠTAJA ZA 2024. GODINU**

**SADRŽAJ**

	<b>Strana</b>
<b>I IZVJEŠTAJ REVIZORA</b>	<b>1 - 4</b>
<b>II FINANSIJSKI IZVJEŠTAJI:</b>	
BILANS USPJEHA ZA 2024. GODINU	5
BILANS STANJA NA DAN 31. DECEMBRA 2024. GODINE	6
ISKAZ O PROMJENAMA NETO IMOVINE (KAPITALA)	7
BILANS NOVČANIH TOKOVA	8
<b>III NAPOMENE UZ FINANSIJSKE IZVJEŠTAJE</b>	<b>9 - 26</b>



Agencija za reviziju finansijskih iskaza d.o.o.  
Ul. Vasa Raičkovića br. 5, Podgorica  
Mob. tel. +382 67 802 881  
e-mail: [eurorev@t-com.me](mailto:eurorev@t-com.me)

## IZVJEŠTAJ REVIZORA

Savjetu Agencije za civilno vazduhoplovstvo, Podgorica

### Mišljenje

Obavili smo reviziju finansijskih izvještaja Agencije za civilno vazduhoplovstvo, Podgorica (u daljem tekstu: Agencija) koji obuhvataju bilans stanja na dan 31.12.2024. godine, bilans uspjeha, iskaz o promjenama neto imovine (kapitala) i bilansa novčanih tokova za 2024. godinu, te napomene uz finansijske izvještaje.

Prema našem mišljenju, osim za efekat pitanja opisan u odjeljku *Osnova za kvalifikovano mišljenje*, priloženi finansijski izvještaji Agencije u svim značajnim aspektima prikazuju realni i istinito finansijski položaj Agencije na dan 31.12.2024. godine, njenu finansijsku uspješnost te novčane tokove za godinu koja se završava na ovaj datum u skladu sa računovodstvenim propisima važećim u Crnoj Gori i računovodstvenim politikama objavljenim u Napomeni 3 u Napomenama uz finansijske izvještaje.

### Osnova za kvalifikovano mišljenje

Nije usaglašeno stanje poreza i doprinosa u poslovnim knjigama Agencije sa stanjem u evidenciji Poreske uprave Crne Gore. Agencija nije u poslovnim knjigama evidentirala potraživanje u iznosu od 64 hiljade EUR-a na osnovu pretplate koja je iskazana po evidenciji Poreske uprave Crne Gore. Za navedeni iznos su podcijenjena potraživanja, prihodi i dobit (Napomena 13).

Obavili smo našu reviziju u skladu s Međunarodnim revizijskim standardima. Naše odgovornosti prema tim standardima su podrobnije opisane u odjeljku o revizorovim odgovornostima za reviziju finansijskih izvještaja. Nezavisni smo od Agencije u skladu sa etičkim zahtjevima koji su relevantni za našu reviziju finansijskih izvještaja i ispunili smo naše ostale etičke odgovornosti u skladu sa tim zahtjevima. Vjerujemo da su revizijski dokazi koje smo dobili dovoljni i adekvatni da osiguraju osnovu za naše mišljenje.

### Ključna revizijska pitanja

Ključna revizijska pitanja su ona pitanja koja su bila, po našem profesionalnom rasuđivanju, od najveće važnosti za reviziju finansijskih izvještaja tekućeg perioda. Tim pitanjima smo se bavili u kontekstu revizije finansijskih izvještaja kao cjeline i pri formiranju mišljenja o njima, i ne dajemo zasebno mišljenje o tim pitanjima.

<b>Ključna revizijska pitanja</b>	<b>Odgovarajuća revizijska procedura</b>
<b>Adekvatno priznavanje, vrednovanje i objelodanjivanje prihoda i potraživanja</b>	
<p>Agencija ostvaruje prihode po osnovu terminalnih naknada i prihoda od EUROCONTROL-a, Brisel za rutne naknade, kao i za putničke i robne naknade.</p> <p>Veći broj ino-kupaca ukazuje na mogući rizik neadekvatnog priznavanja prihoda i njihovog procjenjivanja. Imajući u vidu karakter ovih prihoda, postoji rizik neadekvatnog priznavanja prihoda i njihovog procjenjivanja.</p> <p>Postoji i rizik nepravilnog razgraničenja prihoda u odgovarajućem periodu.</p> <p>Utvrđili smo da su prihodi po osnovu terminalnih i rutnih naknada ključno pitanje revizije zbog njihovog značajnog iznosa, te rizika priznavanja i vrednovanja prihoda i potraživanja.</p> <p>Objelodnjene informacije koje se odnose na priznavanje prihoda i potraživanja izvršeno je u napomenama 5.1., 5.2. i 4.3. u Napomenama uz finansijske izvještaje.</p>	<p>Naše revizijske procedure su uključivale:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Razumijevanje politika i procedura koje se primjenjuju na priznavanje prihoda kao i analizu i testiranje efikasnosti funkcionalnosti internih kontrola koje se odnose na proces priznavanja prihoda i povezanih bilansnih pozicija;</li> <li>- Obavljanje analitičkih postupaka ključnih komponenti Agencije, analizirajući aktuelne performanse sa istim performansama prethodne godine i</li> <li>- Obavaljanje cut-off procedura na uzorku transakcija prihoda na kraju godine kako bi se zaključilo da li je priznavanje obavljeno za odgovarajući vremenski period.</li> <li>- Testiranje na bazi uzorka ispostavljenih faktura i praćenje do njihove naplate, te adekvatnost obuhvatanja plaćanja;</li> <li>- Provjera na bazi uzorka uslova navedenih u fakturi;</li> <li>- Testiranje starosne strukture potraživanja i adekvatnost izvršenog otpisa i</li> <li>- Pregled objelodanjivanja u napomenama.</li> </ul> <p><b>Zaključak:</b></p> <p><i>Na osnovu izvršenih aktivnosti, nismo utvrđili materijalne greške za priznavanje i vrednovanje prihoda i potraživanja.</i></p>

### Skretanje pažnje

Protiv Agencije se vodi više sudske sporova do čijeg okončanja nijesmo u mogućnosti da utvrdimo efekte na finansijske izvještaje Agencije (Napomena 22).

### Odgovornosti menadžmenta za finansijske izvještaje

Menadžment je odgovoran za sastavljanje i fer prezentaciju finansijskih izvještaja u skladu s punim MSFI i za one interne kontrole za koje menadžment odredi da su potrebne za omogućavanje sastavljanja finansijskih izvještaja koji su bez značajnog pogrešnog prikaza usled prevare ili grešaka. U sastavljanju finansijskih izvještaja, menadžment je odgovoran za procjenjivanje sposobnosti Agencije da nastavi s poslovanjem, objavljivanje, ako je primjenjivo, pitanja povezanih s nastavkom poslovanja i korištenjem računovodstvene osnove zasnovane na stalnosti poslovanja, osim ako Država ili namjerava likvidirati Agenciju ili prekinuti poslovanje ili nema realne alternative nego da to učini. Vlasnik je odgovoran za nadziranje procesa finansijskog izvještavanja kojeg je ustanovila Agencija.

### **Odgovornost revizora za reviziju finansijskih izvještaja**

Naši ciljevi su steći razumno uvjerenje o tome jesu li finansijski izvještaji kao cjelina bez značajnog pogrešnog prikaza usled prevare ili greške i izdati izvještaj revizora koji uključuje naše mišljenje. Razumno uvjerenje je visok nivo uvjerenja, ali nije garancija da će revizija obavljena u skladu s MRS uvijek otkriti značajno pogrešno prikazivanje kada ono postoji. Pogrešni iskazi mogu nastati usled prevare ili greške i smatraju se značajni ako se razumno može očekivati da, pojedinačno ili zbirno, utiču na ekonomске odluke korisnika donijete na osnovi tih finansijskih izvještaja. Kao sastavni dio revizije u skladu s MRS, koristimo profesionalno prosuđivanje i zadržavamo profesionalni skepticizam tokom revizije. Mi takođe:

- identifikujemo i procjenjujemo rizike značajnog pogrešnog prikazivanja u finansijskim izvještajima, zbog prevare ili greške, oblikujemo i obavljamo revizijske postupke kao reakciju na te rizike i pribavljamo revizijske dokaze koji su dovoljni i odgovarajući da osiguraju osnovu za naše mišljenje. Rizik neotkrivanja značajnog pogrešnog iskaza nastalog usled prevare je veći od rizika nastalog usled greške, jer prevara može uključiti tajne sporazume, falsifikovanje, namjerno ispuštanje, pogrešno prikazivanje ili zaobilaženje internih kontrola.
- sagledavamo razumijevanje internih kontrola relevantnih za reviziju kako bismo oblikovali revizijske postupke koji su primjereni u datim okolnostima, ali ne i za svrhu izražavanja mišljenja o efikasnosti internih kontrola Agencije.
- ocjenjujemo adekvatnost korištenih računovodstvenih politika i razumnost računovodstvenih procjena i povezanih objava koje je izvršio menadžment.
- donosimo zaključak o adekvatnosti primjene načela stalnosti poslovanja od strane menadžmenta i, na onosvu pribavljenih revizijskih dokaza, zaključujemo o tome postoji li značajna neizvjesnost u vezi s događajima ili okolnostima koji mogu stvarati značajnu sumnju u sposobnost Agencije da nastavi s poslovanjem po vremenski neograničenom poslovanju. Ako zaključimo da postoji značajna neizvjesnost, od nas se zahtjeva da skrenemo pažnju u našem revizorskem mišljenju na objelodanjanje u finansijskim izvještajima ili, ako takve objave nisu odgovarajuće, da modifikujemo naše mišljenje. Naši zaključci se zasnivaju na revizijskim dokazima pribavljenim sve do datuma našeg revizorskog izvještaja. Međutim, budući događaji ili uslovi mogu uzrokovati da Agencija prestane da posluje u skladu sa načelom stalnosti.
- ocjenjujemo cjelokupnu prezentaciju, strukturu i sadržaj finansijskih izvještaja, uključujući i objelodanjanja, kao i odražavaju li finansijski izvještaji transakcije i događaje na kojima su zasnovani na način kojim se postiže fer prezentacija.

Mi komuniciramo sa onima koji su zaduženi za upravljanje u vezi sa, između ostalih pitanja, planiranim djelokrugom i vremenskim rasporedom revizije i važnim revizijskim nalazima, uključujući i u vezi sa značajnim nedostacima u internim kontrolama koji su otkriveni tokom naše revizije.

Takođe, dajemo izjavu onima koji su zaduženi za upravljanje da smo postupili u skladu sa relevantnim etičkim zahtjevima u vezi s nezavisnošću i da ćemo komunicirati s njima o svim odnosima i drugim pitanjima za koja se može razumno smatrati da utiču na našu nezavisnost, kao i, gdje je primjenjivo, o povezanim mjerama zaštite. Između pitanja o kojima se komunicira s onima koji su zaduženi za upravljanje, mi određujemo ona pitanja koja su od najveće važnosti u reviziji finansijskih izvještaja tekućeg perioda i stoga su ključna revizijska pitanja. Mi opisujemo ta pitanja u našem revizorskem izvještaju, osim ako zakon ili regulativa sprječava javno objavljivanje pitanja ili kada odlučimo, u veoma rijetkim okolnostima, da pitanje ne treba saopštiti u našem izvještaju jer se razumno može očekivati da bi negativne posledice saopštavanja nadmašile dobrobiti javnog interesa od takvog saopštavanja.

Podgorica, 10. jun 2025. godine.

**EUROREV DOO, Podgorica**



Dejan Savić, Ovlašćeni revizor

*Labut*

**AGENCIJA ZA CIVILNO VAZDUHOPLOVSTVO, PODGORICA**

**Bilans uspjeha za 2024. godinu**

	Napomene	2024.	2023.
		EUR 000	EUR 000
Poslovni prihodi	4	6.692	6.864
Ostali poslovni dobici	5	92	325
		<b>6.784</b>	<b>7.189</b>
Troškovi materijala	6	(59)	(35)
Troškovi zaposlenih	7	(2.666)	(2.699)
Amortizacija	9	(158)	(141)
Ostali poslovni rashodi	8	(1.605)	(1.590)
		<b>(4.488)</b>	<b>(4.465)</b>
<b>PROFIT OD POSLOVNIH AKTIVNOSTI</b>		<b>2.296</b>	<b>2.724</b>
Neto finansijski prihod		5	2
Ostali rashodi	10	(153)	(360)
Porez na dobitak			
<b>NETO PROFIT ZA OBRAČUN. PERIOD</b>	19	<b>2.148</b>	<b>2.366</b>

Podgorica, 19.05.2025. godine

AGENCIJA ZA CIVILNO VAZDUHOPLOVSTVO  
PODGORICA

DIREKTOR  
Ivan Šćekić

**AGENCIJA ZA CIVILNO VAZDUHOPLOVSTVO, PODGORICA**

**Bilans stanja na dan 31. decembar 2024. godine**

	Napomene	<b>2024.</b>	<b>2023.</b>
		<b>EUR 000</b>	<b>EUR 000</b>
<b>AKTIVA</b>			
<b>Stalna imovina</b>			
Nematerijalna imovina	11	59	34
Nekretnine, postrojenja i oprema	12	1.123	1.139
		<b>1.182</b>	<b>1.173</b>
<b>Obrtna imovina</b>			
Potraživanja od kupaca	13	1.132	1.232
Kratkoročni finansijski plasmani	14	905	900
Gotovina i gotovinski ekvivalenti	15	10.472	8.192
Unaprijed plaćeni troškovi	16	197	162
		<b>12.706</b>	<b>10.486</b>
<b>UKUPNA AKTIVA</b>		<b>13.888</b>	<b>11.659</b>
<b>PASIVA</b>			
<b>Kapital i rezerve</b>			
Državni kapital	17	3.350	3.350
Revalorizaciona rezerva	18	214	221
Neraspoređeni dobitak / gubitak	19	9.019	6.870
		<b>12.583</b>	<b>10.441</b>
<b>Dugoročne obaveze</b>			
Dugoročna rezervisanja	20	303	314
		<b>303</b>	<b>314</b>
<b>Kratkoročne obaveze</b>			
Kratkoročne obaveze iz poslovanja	21	1.002	903
Kratkoročne finansijske obaveze		-	-
Obaveze za poreze		-	-
Obračunate obaveze		-	1
		<b>1.002</b>	<b>904</b>
<b>UKUPNA PASIVA</b>		<b>13.888</b>	<b>11.659</b>

Podgorica, 19.05.2025. godine

AGENCIJA ZA CIVILNO VAZDUHOPLOVSTVO  
PODGORICA

DIREKTOR  
Ivan Šćekić

**AGENCIJA ZA CIVILNO VAZDUHOPLOVSTVO, PODGORICA**

**Iskaz o promjenama neto imovine (kapitala)**

	(EUR 000)				
	<b>Državni kapital</b>	<b>Rezerve</b>	<b>Neraspore- đeni dobitak</b>	<b>Gubitak</b>	<b>Ukupno</b>
Stanje na dan 01. januar 2023. godine	3.350	248	5.298	(817)	8.079
Korekcija početnog stanja	-	-	(3)	-	(3)
Ukidanje rezervi za više obračunatu amortizaciju	-	(27)	26	-	(1)
Profit za 2023. godinu	-	-	2.366	-	2.366
<b>Stanje na dan 31. decembar 2023. godine</b>	<b>3.350</b>	<b>221</b>	<b>7.687</b>	<b>(817)</b>	<b>10.441</b>
Korekcija početnog stanja	-	9	(15)	-	(6)
Ukidanje rezervi za više obračunatu amortizaciju	-	(16)	16	-	-
Profit za 2024. godinu	-	-	2.148	-	2.148
<b>Stanje na dan 31. decembar 2024. godine</b>	<b>3.350</b>	<b>214</b>	<b>9.836</b>	<b>(817)</b>	<b>12.583</b>

Podgorica, 19.05.2025. godine

AGENCIJA ZA CIVILNO VAZDUHOPLOVSTVO  
PODGORICA

DIREKTOR  
Ivan Šćekić

**AGENCIJA ZA CIVILNO VAZDUHOPLOVSTVO, PODGORICA**

**BILANS NOVČANIH TOKOVA**

	<b>2024.</b> EUR 000	<b>2023.</b> EUR 000
<b>A GOTOVINSKI TOKOVI IZ OPERATIVNIH AKTIVNOSTI</b>		
Gotovinska primanja od poslovne aktivnosti	6.714	6.744
Gotovinske isplate dobavljačima i zaposlenima	(4.268)	(4.170)
Gotovina generisana iz poslovnih aktivnosti	-	-
Odlivi gotovine na ime plaćene kamate	-	-
Odlivi gotovine na ime plaćenog poreza na dobit	-	-
 <b>Neto gotovina iz operativnih aktivnosti</b>	 <b>2.446</b>	 <b>2.574</b>
<b>B GOTOVINSKI TOKOVI IZ AKTIVNOSTI INVESTIRANJA</b>		
Prilivi od prodaje postrojenja i opreme	-	4
Prilivi od primljene kamate	5	2
Povraćaj kratkoročnih plasmana	-	3
Odliv po osnovu kupovine imovine, postrojenja i opreme	(171)	(79)
Odliv po osnovu kupovine imovine u svrhu investiranja	-	-
 <b>Neto gotovina iz aktivnosti investiranja</b>	 <b>(166)</b>	 <b>(70)</b>
<b>C GOTOVINSKI TOKOVI IZ AKTIVNOSTI FINANSIRANJA</b>		
Priliv od emitovanja akcijskog kapitala	-	-
Prilivi od dugoročnog uzajmljivanja	-	-
Odliv po osnovu povraćaja pozajmljenih sredstava	-	(900)
 <b>Neto gotovina od aktivnosti finansiranja</b>	 <b>-</b>	 <b>(900)</b>
 <b>Neto povećanje/smanjenje gotovine i gotovinskih ekvivalenata</b>	 <b>2.280</b>	 <b>1.604</b>
<b>Gotovina i gotovinski ekvivalenti na početku perioda</b>	<b>8.192</b>	<b>6.588</b>
<b>Efekti kursnih razlika na kraju perioda</b>		-
 <b>GOTOVINA NA KRAJU OBRAČUNSKOG PERIODA</b>	 <b>10.472</b>	 <b>8.192</b>

Napomene na stranama 9 - 26 čine sastavni dio ovih finansijskih izvještaja  
 Izvještaj revizora - strane 1 - 4.

## **AGENCIJA ZA CIVILNO VAZDUHOPLOVSTVO, PODGORICA**

### **Napomene uz finansijske izvještaje**

#### **Djelatnost i organizacija**

**1.** Uprava za civilno vazduhoplovstvo osnovana je decembra 2006. godine kao posebno pravno lice u oblasti civilnog vazdušnog saobraćaja, a na osnovu propisa kojima je regulisan vazdušni saobraćaj, kao i naloga Ministarstva saobraćaja.

Crna Gora 13.03.2007. godine postaje punopravni član Međunarodne organizacije civilnog vazduhoplovstva (ICAO), specijalizovane organizacije Ujedinjenih Nacija zadužene za stalni nadzor sprovođenja ciljeva Čikaške konvencije. ICAO utvrđuje da svaka država članica ima potpuni suverenitet i nadležnost nad vazdušnim prostorom iznad svoje teritorije i obezbjeđuje međunarodni vazdušni saobraćaj iznad ili na svojoj teritoriji. Postavši član ICAO-a, Crna Gora 25.06.2008. godine postaje punopravni član Evropske konferencije civilnog vazduhoplovstva (ECAC). Država Crna Gora je 01.07.2007. godine primljena u članstvo EUROCONTROL-a, organizacije koja je zadužena za bezbjednost vazdušne plovidbe.

Zakonom o vazdušnom saobraćaju (Sl. list CG br. 30/2012) od 08.06.2012. godine uređuje se vazdušni saobraćaj u vazdušnom prostoru Crne Gore. Zakonom je predviđeno da Vlada Crne Gore osniva Agenciju za civilno vazduhoplovstvo koja za svoj rad odgovara Ministarstvu saobraćaja, pomorstva i telekomunikacija i Vladi, kojoj podnosi izvještaj o radu. Odlukom Vlade Crne Gore (Sl. list CG br. 45/2009) osniva se Agencija za civilno vazduhoplovstvo, transformisanjem Uprave za civilno vazduhoplovstvo.

Broj zaposlenih radnika na kraju 2024. godine je 56 (2023. godine 51).

Sjedište Agencije je u Podgorici, ul. Josipa Broza Tita bb.

Osnovna djelatnost Agencije je:

- Certifikovanje i stručni nadzor u smislu kontinuiranog ispunjavanja uslova za obavljanje vazdušnog saobraćaja i drugih djelatnosti u vazdušnom saobraćaju,
- Izdavanje operativnih licenci i uvjerenja o sposobnosti vazdušnog saobraćaja (ispunjeno propisanih uslova za sigurno korišćenje vazduhoplova) i odobravanja operativnih priručnika vazdušnom prevozniku,
- Određivanje organizacije za proizvodnju vazduhoplova, djelova i uređaja vazduhoplova u Crnoj Gori,
- Određivanje pravnih ili fizičkih lica koja obavljaju ljekarske preglede vazduhoplovog osoblja,
- Određivanje školskih centara i programa za osposobljavanje vazduhoplovog osoblja, vazduhoplova i aerodroma,
- Određivanje vazdušnih puteva i ruta na predlog provajdera vazduhoplovnih usluga,
- Vođenje propisanih registara i evidencija,

## **AGENCIJA ZA CIVILNO VAZDUHOPLOVSTVO, PODGORICA**

### **Napomene uz finansijske izvještaje – nastavak**

- Predstavljanje Crne Gore u organizaciji međunarodnog civilnog vazduhoplovstva (ICAO) i drugim međunarodnim organizacijama i institucijama iz oblasti vazdušnog saobraćaja,
- Učestvovanje u radu stručnih tijela i radnih grupa pri međunarodnim organizacijama iz oblasti vazdušnog saobraćaja,
- Saradnja sa inostranim tijelima nadležnim za civilni vazdušni saobraćaj,
- Kao i drugi poslovi u skladu sa Zakonom, drugim propisima i Statutom.

Organi Agencije su Savjet Agencije i Direktor.

Savjet Agencije ima Predsjednika i četiri člana, koje bira Vlada na period od 5 godina. Za prvi izbor, predsjednik i dva člana se biraju na 5 godina, a dva člana na period od 3 godine.

Direktora Agencije bira Savjet Agencije na period od četiri godine i za svoj rad odgovara Savjetu.

Sredstva za rad Agencija ostvaruje po osnovu:

- prihoda od djelatnosti Agencije,
- dijela naknada provajdera vazduhoplovnih usluga na rutne, terminalne i druge naknade koje plaćaju korisnici usluga,
- dijela naknade koju plaćaju operateri vazduhoplova po toni prevezene robe u civilnom vazdušnom saobraćaju,
- dijela naknade koju plaćaju putnici u civilnom vazdušnom saobraćaju u odlasku i
- drugih izvora u skladu sa Zakonom o vazdušnom saobraćaju.

Članom 11, stav 6 ovog Zakona, utvrđeno je da, ako se godišnjim obračunom prihoda i rashoda Agencije utvrdi da su ukupno ostvareni prihodi Agencije veći od ukupno ostvarenih rashoda, višak prihoda se izdvaja na poseban račun i može se koristiti isključivo za ispunjenje obaveza nastalih radi unaprjeđenja sigurnosti i bezbjednosti vazdušnog saobraćaja i ostvarivanja funkcije Agencije u narednoj kalendarskoj godini.

## **2. Osnova za sastavljanje i prezentaciju finansijskih izvještaja**

### **Izjava o usaglašenosti**

**2.1.** Priloženi finansijski izvještaji predstavljaju godišnje finansijske izvještaje Društva i sastavljeni su u skladu sa računovodstvenim propisima važećim u Crnoj Gori.

## **AGENCIJA ZA CIVILNO VAZDUHOPLOVSTVO, PODGORICA**

### **Napomene uz finansijske izvještaje – nastavak**

#### **Uticaj i primjena novih i revidiranih MSFI i MRS**

**2.2.** Prema Zakonu o računovodstvu Crne Gore pravna lica sastavljaju finansijske iskaze po Međunarodnim računovodstvenim standardima (MRS), odnosno po Međunarodnim standardima finansijskog izvještavanja (MSFI), koje je proglašio IASB i usvojio i objavio nadležni organ koji je od odgovarajućeg organa Međunarodne federacije računovođa (IFAC) dobio pravo na prevod i objavljivanje.

U skladu sa odlukom Instituta sertifikovanih računovođa Crne Gore od 01.01.2009. godine, u Crnoj Gori su prevedeni i u primjeni sledeći Međunarodni računovodstveni standardi (MRS):

MRS - 1, 2, 7, 8, 10, 12, 16, 18, 19, 20, 21, 23, 24, 26, 27, 28, 29, 32, 33, 34, 36, 37, 38, 39, 40 i 41.

Od 01.01.2009. godine, u Crnoj Gori su prevedeni i u primjeni sledeći Međunarodni standardi finansijskog izvještavanja (MSFI):

MSFI - 1, 2, 3, 4, 5, 6 i 8.

Od 01.01.2013. godine, u Crnoj Gori su prevedeni i u primjeni sledeći Međunarodni standardi finansijskog izvještavanja (MSFI):

MSFI - 10, 11, 12 i 13.

Od 01.01.2021. godine, u Crnoj Gori su prevedeni i u primjeni sledeći Međunarodni standardi finansijskog izvještavanja (MSFI):

MSFI - 14 i 16.

Od 01.01.2021. godine, u Crnoj Gori je preveden i u primjeni sledeći IFRIC:

IFRIC - 22.

Od 01.01.2024. godine, u Crnoj Gori su prevedeni i u primjeni sledeći Međunarodni standardi finansijskog izvještavanja (MSFI):

MSFI - 9 i 15.

Novi standardi i nove izmjene postojećih Standarda koji su u primjeni za izvještajni period, nisu zvanično prevedeni i objavljeni u Crnoj Gori.

#### **Korišćenje procjenjivanja**

**2.3.** Prezentacija finansijskih izvještaja zahtijeva korišćenje najboljih mogućih procjena i pretpostavki koje imaju efekta na prezentirane vrijednosti sredstava i obaveza i objelodanjivanje potencijalnih potraživanja i obaveza na dan sastavljanja finansijskih izvještaja, kao i prihoda i rashoda u toku izvještajnog perioda.

**AGENCIJA ZA CIVILNO VAZDUHOPLOVSTVO, PODGORICA****Napomene uz finansijske izvještaje – nastavak**

Ove procjene i prepostavke su zasnovane na informacijama raspoloživim na dan sastavljanja finansijskih izvještaja, a budući stvarni rezultati mogu se razlikovati od procijenjenih iznosa. Ove procjene se najvećim dijelom odnose na procjene obezvrđenja potraživanja iz poslovnih odnosa, procjene korisnog vijeka upotrebe opreme i ostalih rezervisanja.

**Koncept nastavka poslovanja**

**2.4.** Finansijski izvještaji sastavljeni su na osnovu načela stalnosti poslovanja, što podrazumijeva da stanje u privredi i buduće mjere monetarne i ekonomске politike neće imati značajan negativan uticaj na budući finansijski položaj i rezultate poslovanja Agencije.

**Osnovne računovodstvene politike**

**3.** Osnovne računovodstvene politike primijenjene prilikom sastavljanja godišnjeg računa za 2024. godinu su sledeće:

**Prihodi**

**3.1.** Prihodi se odmjeravaju po pravičnoj vrijednosti primljene naknade ili naknade koja će se primiti i predstavljaju iznose koji se dobijaju za prodatu robu i izvršene usluge, umanjene za odobrene popuste. Prihod se priznaje kada nema značajne neizvjesnosti u pogledu naplativosti obračunatih prihoda i mogućnosti povraćaja po osnovu reklamacije. Ostvareni prihodi se najvećim dijelom odnose na prihode od terminalnih naknada i prihode od EUROCONTROL-a, Brisel za rutne naknade.

Unaprijed naplaćeni prihodi se iskazuju kao odloženi prihodi i prenose u redovne prihode u trenutku izvršenja usluge.

**Poslovni rashodi**

**3.2.** Poslovni rashodi uključuju sve troškove direktno vezane za izvršenje osnovne djelatnosti Agencije. Priznavanje rashoda vrši se istovremeno sa priznavanjem prihoda radi kojih su ti rashodi nastali (princip sučeljavanja prihoda i rashoda). Priznati rashodi direktno se povezuju sa priznatim prihodima u poslovnom rezultatu obračunskog perioda. Rashodi se priznaju u obračunskom periodu i onda kada je nastala obaveza, a nema uslova da se priznaju kao bilansna pozicija imovine.

**AGENCIJA ZA CIVILNO VAZDUHOPLOVSTVO, PODGORICA****Napomene uz finansijske izvještaje – nastavak****Finansijski prihodi i rashodi**

**3.3.** Finansijski prihodi i rashodi obuhvataju prihode od kamata po osnovu potraživanja i plasmana kao i rashode kamata. Prihodi i rashodi od kamata se iskazuju u momentu obračuna prema ugovorenim kamatnim stopama. Pod kamatom se, takođe, podrazumijeva i bilo koji oblik revalorizacije obaveza, ako je to ugovoreno ili propisano.

Prihodi po osnovu naplaćenih dividendi iskazuju se u bilansu uspjeha kao finansijski prihodi u periodu u kome su nastali.

**Preračunavanje stranih sredstava plaćanja**

**3.4.** Poslovne promjene u stranim sredstvima plaćanja tokom godine preračunavaju se u EUR po zvaničnim deviznim kursevima važećim na dan poslovne promjene. Sva potraživanja i obaveze u stranim sredstvima plaćanja, preračunata su u protivvrijednost EUR, po kursu valuta važećem na dan bilansa stanja.

Pozitivne i negativne kursne razlike, nastale preračunom potraživanja i obaveza u stranim sredstvima plaćanja u njihovu protivvrijednost u EUR i preračunom poslovnih promjena u toku godine, priznaju se u bilansu uspjeha kao finansijski prihodi, odnosno finansijski rashodi.

**Doprinosi za socijalnu sigurnost zaposlenih**

**3.5.** U skladu sa propisima koji se primjenjuju u Crnoj Gori, Agencija je u obavezi da uplati u ime zaposlenih, doprinose Fondu PIO, Zavodu za zapošljavanje i Fondu rada kojima se obezbjeđuje socijalna sigurnost zaposlenih.

Ove obaveze uključuju doprinose za zaposlene na teret poslodavca u iznosima obračunatim po zakonom propisanim stopama. Doprinosi na teret zaposlenog i doprinosi na teret poslodavca se knjiže na teret rashoda perioda na koji se odnose.

**Tekući porez na dobit**

**3.6.1.** Porez na dobit obračunava se i plaća u skladu sa poreskim propisima Crne Gore po progresivnoj stopi koja iznosi 9 – 15 % u zavisnosti od poreske osnovice.

## **AGENCIJA ZA CIVILNO VAZDUHOPLOVSTVO, PODGORICA**

### **Napomene uz finansijske izvještaje – nastavak**

Oporeziva dobit se utvrđuje na osnovu dobiti iskazane u Bilansu uspjeha uz usklađivanje prihoda i rashoda po odredbama Zakona o porezu na dobit pravnih lica (čl. 8 i 9 za usklađivanje prihoda i čl. 10 do 20 za usklađivanje rashoda).

Kapitalni gubici mogu se prebijati sa kapitalnim dobitima ostvarenim u istoj godini. Ako se i poslije izvršenog prebijanja sa kapitalnim dobitima ostvarenim u istoj godini pojavi kapitalni gubitak, poreski obveznik može prenijeti kapitalni gubitak na račun budućih kapitalnih dobitaka u narednih pet godina.

Zakon o porezu na dobit Crne Gore ne predviđa da se poslovni poreski gubici iz tekućeg perioda mogu koristiti kao osnov za povraćaj poreza plaćenog u prethodnim periodima. Međutim, poslovni gubici iz tekućeg perioda mogu se koristiti za smanjenje oporezive dobiti iz budućih obračunskih perioda, ali ne duže od pet godina.

Obveznik poreza na dobit dužan je da obračuna, obustavi i uplati porez po odbitku na prihode isplaćene po osnovu dividendi i udjela u dobiti koji se isplaćuju rezidentnim i nerezidentnim pravnim i fizičkim licima. Porez po odbitku plaća se po stopi od 15 % na osnovicu koju čini iznos bruto prihoda.

U skladu sa Zakonom o porezu na dobit pravnih lica, javni fondovi i javne ustanove čiji je osnivač Crna Gora, plaćaju porez na dobit samo za dobit koju ostvaruju prodajom proizvoda i usluga na tržištu.

Prema stručnom mišljenju Ministarstva finansija Crne Gore broj 04-6515/1 od 15.06.2010. godine, Agencija za civilno vazduhoplovstvo nije obveznik poreza na dobit, s obzirom da ne posluje na tržišnom principu.

#### **Odloženi porez na dobit**

**3.6.2.** Odloženi porez na dobit se obračunava korišćenjem metode utvrđivanja obaveza prema bilansu stanja, za privremene razlike proizašle iz razlike između poreske osnove sredstava i obaveza i njihove knjigovodstvene vrijednosti. Važeće poreske stope na datum bilansa stanja se koriste za utvrđivanje razgraničenog iznosa poreza na dobit. Odložene poreske obaveze se priznaju za sve oporezive privremene razlike. Odložena poreska sredstva se priznaju za sve odbitne privremene razlike i poreske gubitke i kredite, koji se mogu prenositi u naredne fiskalne periode, do stepena do kojeg će vjerovatno postojati oporeziva dobit od koje se odložena poreska sredstva mogu iskoristiti.

Agencija za civilno vazduhoplovstvo nije obveznik poreza na dobit, pa i ne obračunava odloženi porez.

**AGENCIJA ZA CIVILNO VAZDUHOPLOVSTVO, PODGORICA****Napomene uz finansijske izvještaje – nastavak****Porezi i doprinosi i druge zakonske obaveze koje ne zavise od rezultata poslovanja**

**3.6.3.** Porezi i doprinosi i druge dažbine koje ne zavise od rezultata poslovanja uključuju poreze na imovinu i druge poreze, naknade i doprinose koji se plaćaju prema raznim državnim i lokalnim poreskim propisima. Ovi porezi i doprinosi su iskazani u bilansu uspjeha u okviru ostalih poslovnih rashoda.

**Nematerijalna ulaganja**

**3.7.** Nematerijalna ulaganja početno se priznaju po nabavnoj vrijednosti ili cjeni koštanja. Nakon početnog priznavanja, nematerijalna ulaganja se iskazuju po nabavnoj vrijednosti umanjenoj za ispravku vrijednosti.

Nematerijalna ulaganja obuhvataju ulaganja u softvere i licence.

U skladu sa članom 13 stav 6 Zakona o porezu na dobit pravnih lica (Sl. list CG br. 88/2024) obračun amortizacije za poreske svrhe se razlikuje od obračuna amortizacije za računovodstvene svrhe. Naime, amortizacija kupljenih softvera se za poreske svrhe obračunava primjenom degresivnog metoda, dok se za ostala nematerijalna ulaganja obračunava primjenom proporcionalnog metoda.

**Nekretnine, postrojenja i oprema**

**3.8.** Kao nekretnine, postrojenja i oprema priznaju se sredstva čiji je očekivani korisni vijek upotrebe duži od jedne godine.

Nekretnine, postrojenja i oprema iskazuju se po nabavnoj vrijednosti. Procjena vrijednosti nekretnina, postrojenja i opreme vrši se metodom tržišne vrijednosti, uzimajući u obzir preostali korisni vijek trajanja nekretnina i opreme. Negativni efekti procjene vrijednosti knjiže se na teret revalorizacionih rezervi do iznosa revalorizacionih rezervi utvrđenih prethodnom procjenom, a razlika iznad iznosa ranijih revalorizacionih rezervi evidentira se na teret rashoda perioda.

Pozitivni efekti procjene vrijednosti nekretnina, postrojenja i opreme iskazani su kao revalorizaciona rezerva. Učestalost revalorizacije zavisi od kretanja fer vrijednosti nekretnina, postrojenja i opreme i vrši se u slučajevima kada njihova neto sadašnja vrijednost materijalno značajno odstupa od fer vrijednosti sredstva na dan bilansa stanja.

## AGENCIJA ZA CIVILNO VAZDUHOPLOVSTVO, PODGORICA

### Napomene uz finansijske izvještaje – nastavak

Prilikom prodaje ili rashodovanja revalorizovanih nekretnina, postrojenja i opreme pozitivan efekat revalorizacije koji ostaje kao revalorizaciona rezerva datog sredstva se prenosi direktno na neraspoređenu dobit odnosno akumulirani gubitak. Prenos sa revalorizacionih rezervi vrši se i u slučaju kada se sredstvo rashoduje. U skladu sa mišljenjem Poreske uprave, revalorizacija nekretnina i opreme ne iziskuje usklađivanje poreske osnovice sredstva u prijavi poreza na dobit.

Nekretnine, postrojenja i oprema nabavljene nakon procjene treba iskazati po nabavnoj vrijednosti umanjenoj za ispravku vrijednosti. Nabavnu vrijednost čini fakturna vrijednost sredstava, uvećana za sve troškove nastale do njihovog stavljanja u upotrebu.

Naknadni troškovi, troškovi zamjene djelova postrojenja i opreme (ugradnja novih rezervnih djelova), troškovi značajnih adaptacija, remonta i generalnih popravki priznaju se kao povećanje sadašnje vrijednosti postrojenja i opreme ako je vjerovatno da će po tom osnovu doći do priliva budućih ekonomskih koristi i ako se ti troškovi mogu pouzdano izmjeriti.

Troškovi nastali po osnovu tekućeg održavanja nekretnina, postrojenja i opreme: zamjena i ugradnja sitnih rezervnih djelova i potrošnog materijala, kao i troškovi svakodnevnih popravki opreme i postrojenja, smatraju se rashodom perioda u kome su nastali.

Pozitivna razlika nastala prilikom prodaje nekretnina, postrojenja i opreme knjiži se u korist ostalih prihoda. Neotpisana vrijednost otuđenih i rashodovanih osnovnih sredstava se naknađuje na teret ostalih rashoda.

### **Amortizacija**

**3.9.** Amortizacija nekretnina, postrojenja i opreme obračunava se na nabavnu, odnosno procijenjenu vrijednost umanjenu za procijenjeni iznos rezidualne vrijednosti, proporcionalnim metodom, primjenom stopa koje se utvrđuju na osnovu procijenjenog korisnog vijeka upotrebe sredstava.

Amortizacija se obračunava počevši od narednog mjeseca za novonabavljene nekretnine, postrojenja i opremu, odnosno obračunom na vrijednost nekretnina, postrojenja i opreme, utvrđenu krajem prethodne godine, za ostale nekretnine i opremu.

**AGENCIJA ZA CIVILNO VAZDUHOPLOVSTVO, PODGORICA****Napomene uz finansijske izvještaje – nastavak**

Stope amortizacije koje su u primjeni su:

<i>Grupa osnovnih sredstava</i>	<i>Stopa amortizacije</i> %
Nematerijalna ulaganja	20,00 - 100,00
Gradičinski objekti	4,50
Razna oprema	10,00 - 100,00
Transportna sredstva	15,00 - 25,00
Računarska oprema	25,00 - 100,00

U skladu sa članom 13. stav 6. Zakona o porezu na dobit pravnih lica (Sl. list CG br. 88/2024) obračun amortizacije za poreske svrhe se razlikuje od obračuna amortizacije za računovodstvene svrhe. Amortizacija građevinskih objekata za poreske svrhe obračunava se primjenom proporcionalnog metoda, a za sva ostala osnovna sredstva primjenom degresivnog metoda za cijelu godinu bez obzira na datum aktiviranja.

**Obezvrđenje vrijednosti imovine**

**3.10.** Agencija na dan bilansa stanja procjenjuje da li postoje bilo kakve indicije da je vrijednost nekog sredstva umanjena. U slučaju da postoje takve indicije, procjenjuje se nadoknadiva vrijedost imovine za takvo sredstvo, kako bi se utvrdio iznos obezvrđenja.

Gubitak zbog umanjenja vrijednosti se priznaje u visini iznosa za koji je knjigovodstvena vrijednost sredstva veća od njegove nadoknadive vrijednosti. Nadoknadiva vrijednost je fer vrijednost umanjena za troškove prodaje ili upotrebnu vrijednost, zavisno od toga koja je od te dvije vrijednosti veća.

Obezvrđenje se priznaje kao rashod tekućeg perioda, osim kada se sredstvo vodi po revalorizovanoj vrijednosti, kada se umanjenje vrijednosti tretira kao smanjenje revalorizacione rezerve.

Ako se kasnije poništi obezvrđenje, knjigovodstvena vrijednost sredstva se povećava do promijenjene procjene nadoknadivog iznosa, ali ne iznad knjigovodstvenog iznosa koji bi bio utvrđen da gubitak od umanjenja vrijednosti nije bio priznat u ranijim godinama. Poništenje obezvrđenja se prikazuje kao prihod tekućeg perioda, ukoliko sredstvo nije prikazano po revalorizovanoj vrijednosti, kada se poništenje obezvrđenja tretira kao povećanje revalorizacione rezerve.

**AGENCIJA ZA CIVILNO VAZDUHOPLOVSTVO, PODGORICA**

**Napomene uz finansijske izvještaje – nastavak**

**Dugoročni finansijski plasmani**

**3.11.** Dugoročni finansijski plasmani koji se kotiraju na aktivnom tržištu vrednuju se po tržišnoj vrijednosti, a plasmani koji se ne kotiraju vrednuju se po amortizacionom trošku koristeći metod efektivne kamatne stope umanjen za umanjenje vrijednosti na osnovu procjene rukovodstva o njihovoj vjerovatnoj naplativosti.

**Zalihe**

**3.12.** Zalihe se iskazuju po nabavnoj vrijednosti (cjeni koštanja), koja uključuje fakturnu vrijednost dobavljača, transportne i zavisne troškove nabavke ili po neto prodajnoj vrijednosti, ukoliko je ona niža. Neto prodajna vrijednost je vrijednost po kojoj zalihe mogu biti prodane u normalnim uslovima poslovanja nakon umanjenja prodajne vrijednosti za troškove prodaje.

Terećenjem ostalih rashoda vrši se ispravka vrijednosti zaliha u slučajevima kada se ocijeni da je potrebno svesti vrijednost zaliha na njihovu neto prodajnu vrijednost. Oštećene zalihe i zalihe koje po kvalitetu ne odgovaraju standardima, otpisuju se.

**Potraživanja iz poslovnih odnosa**

**3.13.** Potraživanja od kupaca i ostala potraživanja iz poslovnih odnosa se inicijalno priznaju po nominalnoj vrijednosti. Knjigovodstvena vrijednost potraživanja iz poslovnih odnosa umanjuje se preko ispravke vrijednosti.

Za potraživanja od kupaca koja nisu naplaćena u roku od 180 dana od dana kada je dužnik bio u obavezi da plati vrši se ispravka za 50 %, a za ona starija od 365 dana - 100 %. Naknadna naplata potraživanja koje je ranije bilo ispravljeno ili otpisano priznaje se u bilansu uspjeha u okviru ostalih prihoda.

**Gotovina i gotovinski ekvivalenti**

**3.14.** Gotovina i gotovinski ekvivalenti obuhvataju gotovinu u blagajni, depozite po viđenju kod poslovnih banaka i druga kratkoročna visoko likvidna ulaganja sa prvobitnim rokom dospijeća do tri mjeseca.

**AGENCIJA ZA CIVILNO VAZDUHOPLOVSTVO, PODGORICA****Napomene uz finansijske izvještaje – nastavak****Obaveze prema dobavljačima**

**3.15.** Obaveze prema dobavljačima se prikazuju po fakturnoj vrijednosti.

**Obaveze po kreditima**

**3.16.** Obaveze po kreditima se prвobitno prikazuju u iznosima primljenih sredstava, a nakon toga se iskazuju po amortizovanoj vrijednosti uz primjenu ugovorene kamatne stope koja korespondira efektivnoj kamatnoj stopi.

**Rezervisanja, potencijalne obaveze i potencijalna sredstva**

**3.17.** Rezervisanja se priznaju kada Agencija ima zakonsku ili ugovorenou obavezu koja je rezultat prošlih događaja i kada je vjerovatno da će doći do odliva sredstava kako bi se izmirila obaveza i kada se iznos ovih obaveza može pouzdano procijeniti.

Agencija procjenjuje mogući nepovoljni razvoj događaja kao rezultat zbivanja u proшlosti i ukoliko je vjerovatnoća da će sudski spor biti izgubljen, Agencija vrši rezervisanje kojim se u cijelosti obezbjeđuje iznos potencijalne obaveze po osnovu negativnog razrješenja sudskog spora. Potencijalne obaveze i potencijalna sredstva se ne priznaju u finansijskim izvještajima.

**Pravična (fer) vrijednost**

**3.18.** Poslovna politika Agencije je da objelodani informacije o pravičnoj vrijednosti aktive i pasive za koju postoje zvanične tržišne informacije, kada se pravična vrijednost značajno razlikuje od knjigovodstvene vrijednosti. Ne postoji dovoljno tržišnog iskustva, kao ni stabilnosti i likvidnosti kod kupovine i prodaje potraživanja i ostale finansijske aktive i pasive, pošto zvanične tržišne informacije nijesu u svakom trenutku raspoložive. Stoga, pravičnu vrijednost nije moguće pouzdano utvrditi u odsustvu aktivnog tržišta.

Rukovodstvo Agencije vrši procjenu rizika i u slučajevima kada se ocijeni da vrijednost po kojoj se imovina vodi u poslovnim knjigama neće biti realizovana, vrši ispravku vrijednosti. Po mišljenju rukovodstva Agencije, iznosi u ovim finansijskim izvještajima odražavaju vrijednost koja je u datim okolnostima najvjerojatnija i najkorisnija za potrebe izvještavanja..

**AGENCIJA ZA CIVILNO VAZDUHOPLOVSTVO, PODGORICA**

**Napomene uz finansijske izvještaje – nastavak**

**Poslovni prihodi**

4. Pregled ostvarenih prihoda je sledeći:

	<b>2024.</b>	<b>2023.</b>
	<b>EUR 000</b>	<b>EUR 000</b>
Prihod od EUROCONTROL-a, Brisel	4.858	5.264
Prihod od terminalnih naknada SMATSA	393	329
Prihod od putničkih naknada	1.409	1.220
Prihod od robnih i ostalih naknada, dozvola i dr.	32	51
	<b>6.692</b>	<b>6.864</b>

**Ostali poslovni dobici**

5. Ostali poslovni dobici su:

	<b>2024.</b>	<b>2023.</b>
	<b>EUR 000</b>	<b>EUR 000</b>
Prihod od povraćaja sredstava	5	-
Prihod od rutnih naknada iz ranijih godina	62	128
Prihod od ukidanje rezervisanja	12	194
Ostalo	13	3
	<b>92</b>	<b>325</b>

**Troškovi materijala**

6. Ove troškove čine:

	<b>2024.</b>	<b>2023.</b>
	<b>EUR 000</b>	<b>EUR 000</b>
Troškovi kancelarijskog materijala	(19)	(17)
Troškovi ostalog materijala (rezervni djelovi i dr.)	(24)	(3)
Troškovi goriva	(4)	(5)
Troškovi električne energije	(12)	(10)
	<b>(59)</b>	<b>(35)</b>

**AGENCIJA ZA CIVILNO VAZDUHOPLOVSTVO, PODGORICA**

**Napomene uz finansijske izvještaje – nastavak**

**Troškovi zaposlenih**

7. Pregled zarada je sledeći:

	<b>2024.</b>	<b>2023.</b>
	<b>EUR 000</b>	<b>EUR 000</b>
Troškovi neto zarada i naknada zarada	(1.453)	(1.441)
Troškovi poreza na zarade i naknade zarada	(270)	(268)
Troškovi prireza i doprinosa na zarade	(473)	(533)
Troškovi dnevница za službena putovanja	(21)	(25)
Troškovi prevoza i smještaja na sl. putovanjima	(116)	(133)
Troškovi zimnice	(70)	(50)
Troškovi privremenih i povremenih poslova	(67)	(25)
Troškovi Nacionalnog odbora Agencije	(61)	(58)
Troškovi Savjeta Agencije	(86)	(83)
Troškovi pomoći zaposlenima	(8)	(9)
Troškovi otpremnina	(8)	(53)
Troškovi ostalih naknada	(33)	(21)
	<b>(2.666)</b>	<b>(2.699)</b>

**Ostali poslovni rashodi**

8. Ostale poslovne rashode čine:

	<b>2024.</b>	<b>2023.</b>
	<b>EUR 000</b>	<b>EUR 000</b>
Troškovi PTT i transporta	(34)	(32)
Troškovi rezervisanja za jub. nagrade i otpremnine	(1)	(35)
Troškovi rezervisanja za sudske sporove	-	(50)
Troškovi zakupa	(46)	(35)
Troškovi održavanja	(30)	(40)
Troškovi reprezentacije	(28)	(18)
Troškovi pomoći	(40)	(6)
Troškovi traganja i spašavanja	(824)	(755)
Troškovi osiguranja	(40)	(37)
Troškovi platnog prometa	(18)	(15)
Troškovi kontribucije EUROCONTROL-u	(437)	(445)
Troškovi poreza na imovinu	(7)	(5)
Troškovi neproizvodnih usluga	(67)	(98)
Ostali troškovi poslovanja	(33)	(19)
	<b>(1.605)</b>	<b>(1.590)</b>

**AGENCIJA ZA CIVILNO VAZDUHOPLOVSTVO, PODGORICA****Napomene uz finansijske izvještaje – nastavak****Amortizacija**

9. Ukupni troškovi amortizacije za 2024. godinu u iznosu od 158 hiljada EUR-a (2023. godine 141 hiljadu EUR-a), sadrže amortizaciju nekretnina, postrojenja i opreme u iznosu od 141 hiljadu EUR-a i nematerijalne imovine u iznosu od 17 hiljada EUR-a.

Amortizacija je obračunata u skladu sa Napomenom 3.9.

**Ostali rashodi**

10. Ostali rashodi iznose 153 hiljade EUR-a (2023. godine 360 hiljada EUR-a) i čine ih troškovi ispravke vrijednosti potraživanja od većeg broja kupaca za putničke i robne naknade u iznosu od 151 hiljadu EUR-a i ostalo u iznosu od 2 hiljade EUR-a.

**Nematerijalna imovina**

11. Nematerijalna imovina na dan 31.12.2024. godine iznosi 59 hiljada EUR-a (2023. godine 34 hiljade EUR-a) i čine ih licence i softveri nabavne vrijednosti 121 hiljadu EUR-a i ispravke vrijednosti 62 hiljade EUR-a.

Ispravka vrijednosti nematerijalne imovine za 2024. godinu iznosi 17 hiljada EUR-a.

**AGENCIJA ZA CIVILNO VAZDUHOPLOVSTVO, PODGORICA**

**Napomene uz finansijske izvještaje – nastavak**

**Nekretnine, postrojenja i oprema**

12. Nekretnine, postrojenja i oprema su prikazani kako slijedi:

	<b>Građevinski objekti</b> <b>EUR 000</b>	<b>Oprema</b> <b>EUR 000</b>	<b>Ukupno</b> <b>EUR 000</b>
<b>Nabavna ili revalorizovana vrijednost</b>			
Stanje 01.01.2024. godine	1.016	454	1.470
Nabavke	-	133	133
Usklađivanje sa knjigom osnovnih sredstava		(3)	(3)
Otpis i rashod	-	(19)	(19)
<b>Stanje 31.12.2024. godine</b>	<b>1.016</b>	<b>565</b>	<b>1.581</b>
<b>Ispravka vrijednosti</b>			
Stanje 01.01.2024. godine	137	194	331
Amortizacija 2024. godine (Napomena 9)	46	95	141
Usklađivanje sa knjigom osnovnih sredstava	-	4	4
Prodaja i rashod	-	(18)	(18)
<b>Stanje 31.12.2024. godine</b>	<b>183</b>	<b>275</b>	<b>458</b>
<b>Sadašnja vrijednost 31.12.2024. godine</b>	<b>833</b>	<b>290</b>	<b>1.123</b>
<b>Sadašnja vrijednost 31.12.2023. godine</b>	<b>879</b>	<b>260</b>	<b>1.139</b>

**Potraživanja od kupaca**

13. Potraživanja od kupaca se odnose na:

	<b>2024.</b> <b>EUR 000</b>	<b>2023.</b> <b>EUR 000</b>
Potraživanja za terminalne naknade - SMATSA	858	840
Ispravka vrijednosti potraživanja za terminalne naknade	(715)	(712)
Potraživanja za rutne naknade - EUROCONTROL	762	842
Potraživanja za putničke i robne naknade	558	447
Ispravka vrij. potraživanja za putničke i robne naknade	(334)	(186)
Potraživanja za povraćaj stipendije	6	6
Ostala potraživanja	10	9
Ispravka vrijednosti potraživanja od zaposlenih	(13)	(14)
<b>1.132</b>	<b>1.232</b>	

**AGENCIJA ZA CIVILNO VAZDUHOPLOVSTVO, PODGORICA**

**Napomene uz finansijske izvještaje – nastavak**

Nije usaglašeno stanje poreza i doprinosa u poslovnim knjigama Agencije sa stanjem u evidenciji Poreske uprave Crne Gore. Agencija nije u poslovnim knjigama evidentirala potraživanje u iznosu od 64 hiljade EUR-a na osnovu pretplate koja je iskazana po evidenciji Poreske uprave Crne Gore. Za navedeni iznos su podcijenjena potraživanja, prihodi i dobit.

**Kratkoročni finansijski plasmani**

14. Kratkoročne finansijske plasmane čine oročeni depoziti kod:

	<b>Kamatna stopa % godišnje</b>	<b>Datum dopijeća</b>	<b>2024. EUR 000</b>
“Erste banke” ad, Podgorica	0,75	27.07.2025.	302
“Erste banke” ad, Podgorica	0,75	27.07.2025.	603
			<b><u>905</u></b>

**Gotovina i gotovinski ekvivalenti**

15. Gotovina je prikazana kako slijedi:

	<b>2024. EUR 000</b>	<b>2023. EUR 000</b>
Žiro račun	2.314	2.217
Blagajna	2	3
Devizni račun	8.156	5.972
	<b><u>10.472</u></b>	<b><u>8.192</u></b>

Agencija za civilno vazduhoplovstvo, Podgorica poslovanje obavlja preko “Crnogorske komercijalne banke” ad, Podgorica, “Hipotekarne banke” ad, Podgorica, “Prve banke Crne Gore” ad, Podgorica i “Erste banke” ad, Podgorica.

**Unaprijed plaćeni troškovi**

16. Unaprijed plaćeni troškovi iznose 197 hiljada EUR-a (2023. godine 162 hiljade EUR-a) i čine ih razgraničeni troškovi kontribucije EUROCONTROL-a za prvi kvartal 2025. godine u iznosu od 136 hiljada EUR-a, razgraničeni troškovi osiguranja u iznosu od 28 hiljada EUR-a, razgraničeni troškovi licenci u iznosu od 27 hiljada EUR-a i ostala vremenska razgraničenja u iznosu od 6 hiljada EUR-a.

**AGENCIJA ZA CIVILNO VAZDUHOPLOVSTVO, PODGORICA****Napomene uz finansijske izvještaje – nastavak****Državni kapital**

**17.** Kapital Agencije, na dan 31.12.2024. godine iznosi 3.350 hiljada EUR-a (2023. godine 3.350 hiljada EUR-a) i predstavlja osnivački ulog Države Crne Gore u iznosu od 30 hiljada EUR-a i kapital nastao procjenom vrijednosti izvršene od strane ovlašćenog procjenjivača u iznosu od 3.320 hiljada EUR-a.

Pregled promjena na kapitalu prikazan je u Iskazu o promjenama neto imovine (kapitala).

**Revalorizaciona rezerva**

**18.** Revalorizaciona rezerva na dan 31.12.2024. godine iznosi 214 hiljada EUR-a (2023. godine 221 hiljadu EUR-a) i nastala je kao rezultat povećanja vrijednosti nekretnina, postrojenja i opreme po osnovu procjene.

Smanjenje u iznosu od 7 hiljada EUR-a predstavlja ukidanje rezervi po osnovu više obračunate amortizacije poslije procjene u odnosu na onu prije procjene za iznos od 16 hiljada EUR-a, dok su po osnovu ispravke početnog stanja rezerve povećane za 9 hiljada EUR-a.

**Neraspoređeni dobitak / gubitak**

**19.** U poslovnoj 2024. godini Agencija je ostvarila dobitak u iznosu od 2.148 hiljada EUR-a (2023. godine 2.366 hiljada EUR-a).

Dobit ranijih godina je povećana po osnovu donosa sa rezervi više obračunate amortizacije poslije procjene u odnosu na onu prije procjene u iznosu od 16 hiljada EUR-a, dok je umanjena po osnovu ispravke greške ranijih godina za 15 hiljada EUR-a. Ukupni neraspoređeni dobitak iznosi 9.019 hiljada EUR-a, a nepokriveni gubitak 817 hiljada EUR-a.

**Dugoročna rezervisanja**

**20.** Dugoročna rezervisanja iznose 303 hiljade EUR-a (2023. godine 314 hiljada EUR-a) i čine ih rezervisanja za sudske sporove u iznosu od 175 hiljada EUR-a, otpremnine za penziju u iznosu od 91 hiljadu EUR-a i jubilarne nagrade u iznosu od 37 hiljada EUR-a.

**AGENCIJA ZA CIVILNO VAZDUHOPLOVSTVO, PODGORICA**

**Napomene uz finansijske izvještaje – nastavak**

**Kratkoročne obaveze iz poslovanja**

**21.** Ove obaveze čine:

	<b>2024.</b>	<b>2023.</b>
	<b>EUR 000</b>	<b>EUR 000</b>
Obaveze prema dobavljačima	177	148
Obaveze za poslove traganja i spašavanja	824	755
Obaveze za poreze i doprinose na zarade i naknade zarada	1	-
	<b>1.002</b>	<b>903</b>

Obaveze prema dobavljačima se odnose na obaveze prema: EUROCONTROLU, Brisel u iznosu od 136 hiljada EUR-a, "Mirossu", Podgorica u iznosu od 10 hiljada EUR-a, Upravi lokalnih javnih prihoda, Podgorica u iznosu od 7 hiljada EUR-a i ostalim dobavljačima u iznosu od 24 hiljade EUR-a.

Obaveze za poslove traganja i spašavanja čine obaveze prema: Ministarstvu unutrašnjih poslova - Uprava policije u iznosu od 369 hiljada EUR-a, Ministarstvu saobraćaja - Uprava pomorske sigurnosti u iznosu od 200 hiljada EUR-a, Generalnom sekretarijatu Vlade u iznosu od 190 hiljada EUR-a i Gorskoj službi spašavanja, Nikšić u iznosu od 65 hiljada EUR-a.

**Sudski sporovi**

**22.** Prema Izjavi odgovornih, protiv Agencije za civilno vazduhoplovstvo, Podgorica se vode sudski sporovi po tužbi više zaposlenih radnika u Agenciji zbog manje isplaćenih zarada, dodataka na zarade, varijabilnog dijela zarade, obračuna minutlog rada i dodatnih poslova.

Agencija je izvršila rezervisanje po osnovu presude u sporu sa Miloradom Todorovićem u iznosu od 150 hiljada EUR-a i Dragonom Đurovićem u iznosu od 25 hiljada EUR-a.

Do konačnog okončanja ostalih sudskeh sporova, nijesmo u mogućnosti da utvrdimo efekte na finansijske izvještaje Agencije.